



Global Storybooks
globalstorybooks.net


Zama o godile.

✎ Michael Oguttu
✑ Vusi Malindi
📖 Domitilla Naledi Madi




This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 3.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>


Zama o godile.




✎ Michael Oguttu
✑ Vusi Malindi
📖 Domitilla Naledi Madi
|| 2
🗨️ Setswana tn-na




Nnake yo mmotlana o robala
thari.Ke tsoga go sa le gale, ka
ntlha ya gone ke godile!



Ke nna ke bulelang letsatsi go
tsena.




“O naledi yame ya moso ,”go bua
Mme.





Ke dira dilo tse tsotlhe tse dintle
letsatsi le letsatsi. Mme se segolo
se ke se ratang thata, ke go
tshameka le go tshameka!

Mo phaposiborutelo ke dira ka
nata mo go sengwe le sengwe.




Ke a itlhapisa, ga ke tlhoke thuso
epe.







Ke kgona go tlhapa ka metsi a a
tsididi ka molora o o nkgang o o
botala jwa loapi.




Ke kgona go netefatsa gore
nnake yo mmotlana o itse
dikgang tsotlhe tsa sekolo.




Mme o a nkgakolola,"O seka wa
lebala meno."Ka araba,"Ga
nkahe, e seng nna!"



Ke kgona go kopela ditlama le
go hunela ditlhako tsame.



Morago ga go tlhapa, ka
dumedisa Rremogolo le Rakgadi,
mme ke ba eleletsa letsatsi le le
ntle.



Mme morago ka simolola go
itswesa,"Ke godile jaanong
Mme,"go bua nna.